

# Fotografia NORM en montanha

**Fotografia en montanha o fotografia de montanha?** La lhi a una bela diferencia, perquè se *fotografia de montanha* ressona mai que tot de paisatges grandiòs, combas e combalieras, crests e glaciers que sal momente te pareisson salvatges, l'expression *fotografia en montanha* nos ramena a una activitat pus complicaia, que se pòl prener en manirias differentas e decò pus de mal far. Per far de fotos en montanha, a la fin, la chal far front e se desbrollhar en ben de situacions ente la represa e la fotografia se fermon pas a reprender lo paisatge natural e pro, mas s'eslarjon da l'arquitectura a l'ambient uman, dal retrat al pichòt quadre naturalistic. Mas derant de tot fasem plaça polida d'un prejudici ben eslargiat, e pas mas-que entre lhi principiants. Generalament lhi fotografis (decò lhi professionistas, ben de bòts) son obsessionats da l'idea de gavar da l'enquadradura tot aquò que revela la presencia de l'òme e de son traball, a la recercha d'una *wilderness* que - de fachent aquò de nosautres al es pus un suemi romantic e fòra temp, pustòst que qualqueren de real. La presencia d'un cable electric o d'un pal del telefon fai estrilh, per nòstra idea de *montanha*, sens pensar que bela un element tecnologic pòl

ésser una componenta utila a la composicion. Aquel que vòl fotografer las Alps sai ben que, bela decò en territoris que *pareissons* salvatges, la presencia humana (vielha de milers d'ans) l'es tojorn a l'entorn de nos: lo muralhet a sec, lo bosc o lo pasturage an ren de *natural*; fins sus la boîna de glaciars, de bòts encara pus luens, la vita de l'òme a lais sat sa marca.

Aüra, franc entrant en rapòt abo questa vita e aqueste traballs, fasem un pas bon a chambiar de chanfrins de la diamenia (que monton chapuei per anar gachar de imatges d'un *eden* salvatge perduto) en vers fotografis de son ambient. Recordrem mai que la cultura de l'òme es facha decò ben de costumas, de minjar e beure; conoisser un territori vòl dir saber anar ental profund de tot aquò, en cò que, a nosautres tecnologizats, pareis pustòst coma de folclor, mas es una componenta desraitz del viure civil e de l'appartenencia a una comunitat per aquel que viu la vita vera e pas la virtuala. A la fin, conoisser un territori vòl dir lo viure, lo tastar, lo inflar, lo sentir dedins l'ama (lo *genius loci* di latins), abo una disposicion d'espirit ben diferente d'aquela que boja lo fotograf-torista, que sovent cala de la veitura, enquadra e fai la foto sensa lo

pus pichòt sagrin de saber lo nom del crest o del vilatge que ven de fixar abo son aparell.

## Cò que vai chambiant

Après lhi darriers ans del secle passat, la fotografia a vivut una revolucion pa da mens d'aquela que a decreat la fin del dagueròtip (una soleta còpia) e la naissença del positiu/negatiu que permetia de tirar mai d'exemplars da la mesma matriz. Mas, si elai la novetat tochava pus que tot la quimica de l'emulsion e lo procès del desenvolupament, al jori d'encuei chama en bal lhi elements basics de coma *fermar* e *formar* l'imatge, que parlon jamai lo lengatge de la *física*, pas pus que de la *química*. Diferencies? La'n lhi a pro, de tuchi lhi caires, enchamnant dal moment de la represa. Trabalhar seriosament en digital vòl dir -derant de tot- se reprender tot cò que lo film (la pelicula, si voletz) a color nos avia fach eissubiliar: la possibilitat de sonhar pas a pas totas las fases de la formacion de l'imatge, dal project a la premsa. Al contrari d'aquel que s'enxamina, que tira de fotos via l'una l'autra sensa far cas ni a composition, ni a exposicion o enquadadura (al ditz: "lhi arrango après abo Photoshop e gavo las afrosas"), lo fotograf vist que conoisi son traball sai que l'imatge nais quora se tocha lo botón, o bela avant, quora se fan *"thi conts"* si val la pena de fixar aquò que veiem en una foto. Aiçò chama en bal la capacitat de preveire e projectar lo destin de la foto e coma revirar sul papier l'imatge mental que nos aviem fach del subject. La sare aquesta facultat projectuala a dir la darreria paraula sus lo gaubi, la maniera e lo metre que nos chal aver ben clar al moment de tochar lo botón.

## Apres lo clic

La fotografia digitala nos buta durant una constatacion que pareis clara coma l'aiga, mas totun, bela encuei, mal avalaa pas mas-que dai fotografis, mas decò da ben de critics, l'es a dir que la fotografia l'es pas una *reproduccion* de la realitat, mas una sia *traducion*, lo mesme que a dir una *interpretacion* del "real" colas a travers nostra sensibilitat e vision del mond (ente una soleta paraula: *l'estil*). Coma arruba per la foto de *fine art*, lo moment que prenes en man aquela qu'es pas enca' una imatge a una importanca pas mens que la represa.

Cò que per lo cinema es lo montatge (lo mostra Ejzenstein) per la fotografia digitala es la post-producion, un fach que las vielhas diapositives a color nos avion fach eissubiliar. Lo jus del traball de "post-producion" l'es de sotlinhar cò que nos avia possat a tochar lo botón: trabalhar sus l'imatge vòl ren dir ajontar d'efectes estravirats o de colors dròles, mas pustòst marcar lhi elements fortes que serèn nostré messageut pus clar. L'avantage del digital es que lo sensor remarcia totas las informacions, decò aquelas que lo *display* de la *reflex* o lo video de l'ordinator fan pas veire. Dins lo *raw files* (1) la lhi a totas las valors de lutz, àuta, ombra e metz-ton per chascun di canals RGB (2), parelh al fotograf la chalerè adobar tuchi lhi aises per valorizar cò que a vist (e pas mas-que abo lhi uelhs) al moment del *clic*. La serà possible parelh donar a qui gacha l'òbra qualcaren mai d'un paisatge, de una arquitectura o d'una bestia salvatja, mas bela decò totas las sensacions, las emocions e la compassion (en seu cumologic de *sentrir ensem*) que la montanha es bona a nos desreveilar dedins. Mec parelh la fotografia en montanha devien una passion que chapia dins lo còr, bona a jonher lo ben per la natura e la libertat di quatre vents abo lo bon gust e la mestrisa tecnica del chassaor de imatges del jori d'encuei.

**Miquel Vacchiano**  
(trad. Jusep Goria)

(1) *raw file*: en anglés, *file crudo*; aici: pas enca, elaborat (2) RGB: *Red, green, blue* en anglés. Las tres letres mostron la representacion di colors coma dins lhi ordinators, entre un espaci tridimensional onte la quantitat del ros es representaa sus las X, del vert sus las Y, del blòi sus las Z.



La Chanal, val Varacho, 1973 (foto de Michele Pellegrino dal libre "Sguardi")